



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXII – Broj 10

Četvrtak, 9. marta 2017. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa članom 170. alineja 24. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst i 38/16), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 02.03.2017. godine, donijela je

UREDBU

O PRIZNAVANJU PRAVA NA TOPLI OBROK U JAVNIM KUHINJAMA KANTONA SARAJEVO

Član 1.

(Osnovna odredba)

Ovom uredbom uređuju se kriteriji, uslovi, način i postupak za priznavanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: topli obrok), korisnici, vođenje evidencije, finansiranje, rad i osnivanje javnih kuhinja i druga pitanja vezana za ostvarivanje ovog prava.

Član 2.

(Definicija toplog obroka)

- (1) Topli obrok u smislu ove uredbe smatra se jedan obrok kuhanje hrane dnevno po korisniku pripremljen u javnoj kuhinji Kantona Sarajevo, u skladu sa normativom namirnica za jedan obrok.
- (2) Normativ namirnica za jedan topli obrok utvrđuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja (u dalnjem tekstu: Koordinaciono tijelo).

Član 3.

(Suh obrok)

U dane kada se ne priprema topli obrok (vikend, državni i vjerski praznici) korisnicima se dijeli suha hrana u skladu sa Pravilnikom o normativu namirnica za jedan topli obrok.

Član 4. (Korisnici)

- (1) Korisnici toplog obroka su:
 - a) jednočlana domaćinstva čiji ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 70,00 KM mjesечно;
 - b) višečlana porodična domaćinstva čiji ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 80,00 KM mjesечно;
 - c) jednočlana domaćinstva penzionera čiji ukupan prihod ne prelazi iznos zajamčene penzije po podacima Federalnog zavoda PIO/MIO;
 - d) dvočlana domaćinstva penzionera čiji ukupan prihod ne prelazi iznos zajamčene penzije uvećane za 10%;
 - e) porodična domaćinstva u kojima su jedan ili više članova lica sa invaliditetom i lica sa trajnim invaliditetom u fizičkom i psihičkom razvoju, a čiji ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 100,00 KM mjesечно.
- (2) Korisnicima se priznaje pravo na topli obrok pod uslovom da:
 - a) ukupna stambena površina za jednočlana domaćinstva ne prelazi 44 m², a za višečlana domaćinstva za svakog sljedećeg člana ova površina se uvećava za 10 m² stambene površine;
 - b) nisu jednočlana i porodična domaćinstva koja stambene jedinice, garaže i druge prostore izdaju u zakup;
 - c) nisu jednočlana i porodična domaćinstva čiji je jedan od članova vlasnik preduzeća, samostalne radnje ili obavlja registrovanu dopunska djelatnost;
 - d) nisu jednočlana i porodična domaćinstva u kojima je jedan od članova vlasnik ili posjednik motornog vozila, izuzev invalidnih lica koja su pri uvozu putničkog automobila oslobođena od plaćanja carine i koje im služi kao ortopedsko pomagalo.
- (3) Izuzetno, pravo na topli obrok se može priznati i osobama i članovima porodičnog domaćinstva, ukoliko Stručni tim Službe socijalne zaštite općine ocijeni ovaj oblik zaštite neophodnim za život i zdravlje korisnika, o čemu se, uz prethodnu saglasnost direktora JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo (u dalnjem tekstu: direktor) odlučuje rješenjem.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 10 – Strana 2

Četvrtak, 9. marta 2017.

- (4) Izuzetno od stava (1) ovog člana djeca do jedne godine života, obzirom na njihov uzrast i vrstu obroka koji se dijeli u javnim kuhinjama, ne mogu biti korisnici prava na topli obrok.

Član 5.

(Porodično domaćinstvo)

Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ove uredbe smatraju se podnositelj zahtjeva za topli obrok i članovi njegove porodice u smislu odredbe člana 5. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16).

Član 6.

(Prihod)

Pod ukupnim prihodom domaćinstva se smatra prihod propisan u članu 9. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst i 38/16), ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini.

Član 7.

(Alternativna dodjela prehrambenih artikala)

- (1) U općinama u kojima nema punkta za podjelu toplog obroka i općinama u kojima ima punkt, a korisnici su teritorijalno udaljeni, fizički nesposobni da dođu do punkta za podjelu toplog obroka ili iz zdravstvenih razloga po nalazu ljekara specijaliste nisu u mogućnosti da konzumiraju topli obrok, na prijedlog direktora i odobrenja Ministarstva, umjesto toplog obroka alternativno se periodično u toku godine može dodijeliti paket prehrambenih artikala, u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: Budžet).
- (2) Sadržaj paketa utvrđuje Ministarstvo, uz konsultaciju sa Koordinacionim tijelom.
- (3) Pakovanje i dostavu paketa vrši Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: Direkcija) u saradnji sa službama socijalne zaštite i općinama prebivališta ili boravišta korisnika.

Član 8.

(Koordinaciono tijelo)

- (1) Za koordinaciju rada javnih kuhinja u Kantoru Sarajevo, raspodjelu donatorskih sredstava za rad javnih kuhinja i rješavanje drugih pitanja, formira se Koordinaciono tijelo.
- (2) Članove Koordinacionog tijela rješenjem imenuje ministrica, za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: ministrica).
- (3) Koordinaciono tijelo je sastavljeno od po jednog člana iz humanitarnih i nevladine organizacije pri kojima funkcionišu javne kuhinje, te po jednog člana iz JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo (u dalnjem tekstu: Kantonalni centar) i jednog člana iz Ministarstva.
- (4) Donatorska sredstva za rad javnih kuhinja uplaćivat će se na Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 338-000-22100192-63, na općini 077 - Centar, na vrstu prihoda 733111 (donacije od fizičkih lica), na budžetsku organizaciju 2301001 Ministarstva.
- (5) Sredstva iz stava (4) ove uredbe će se planirati u Budžetu, u razdjelu Ministarstva, na poziciji NAN 035 Donatorska sredstva za rad javnih kuhinja.

- (6) Donatorska sredstva iz stava (4) ovog člana svojom odlukom periodično raspoređuje javnim kuhinjama ministrica na prijedlog Koordinacionog tijela, u skladu sa brojem korisnika iz prethodnog mjeseca, a u skladu sa prikupljenim sredstvima.

Član 9.

(Podnošenje zahtjeva)

- (1) Zahtjev za priznavanje prava na topli obrok podnosi se Službi socijalne zaštite općine (u dalnjem tekstu: Služba) prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva, koja o istom odlučuje rješenjem, na osnovu kojeg izdaje karticu za topli obrok (u dalnjem tekstu: kartica).
- (2) Pod boravištem u Kantoru Sarajevo u smislu ove uredbe smatra se isključivo boravište lica koja imaju status raseljenih lica i izbjeglica u Kantoru Sarajevo.
- (3) Pravo na topli obrok po ovoj uredbi pripada korisniku od dana prijema rješenja i kartice.
- (4) Oblik, formu i sadržaj kartice će propisati Ministarstvo na prijedlog Koordinacionog tijela.
- (5) Karticu ovjerava nadležna Služba i javna kuhinja za koju se korisnik opredijelio.

Član 10.

(Žalba)

- (1) Protiv rješenja Službe stranka ima pravo žalbe Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 11.

(Javne kuhinje)

- (1) U Kantoru Sarajevo funkcionišu: Centralna javna kuhinja - Crveni križ Kantona Sarajevo, Javna kuhinja "Merhamet", Pučka kuhinja "Kruh svetog Ante", Narodna kuhinja "Starigrad" Sarajevo, Pučka kuhinja "Jelo na kotačima" - Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije i Javna kuhinja "Dobrotvor", sa punktovima.
- (2) Za otvaranje novih javnih kuhinja i punktova za podjelu toplog obroka čiji se rad planira sufinansirati iz sredstava Budžeta, na prijedlog Koordinacionog tijela saglasnost daje Ministarstvo.

Član 12.

(Evidencija)

- (1) Svaka Služba vodi u elektronskoj formi Knjigu evidencije korisnika toplog obroka po javnim kuhinjama, a Kantonalni centar elektronsku evidenciju svih korisnika na području Kantora Sarajevo.
- (2) Javne kuhinje vode dnevnu evidenciju izdatih toplih obroka korisnicima i po isteku mjeseca dostavljaju Kantonalnom centru izvještaj o mjesecnom broju korisnika toplog obroka.
- (3) Kantonalni centar zbirne izvještaje iz stava (2) ovog člana dostavlja Ministarstvu.

Član 13.

(Finansiranje)

- (1) Javne kuhinje se sufinansiraju iz Budžeta, sa pozicije Ministarstva u dijelu koji se odnosi na pripremanje i distribuciju toplog obroka za korisnike koji su ostvarili pravo po ovoj uredbi.
- (2) Prehrambeni artikli za pripremanje toplih obroka i podjelu suhih obroka prema broju korisnika, saglasno normativu namirnica iz člana 2. stav (2) ove uredbe, a uz saglasnost Ministarstva, obezbjeđuju se putem Direkcije i postupka nabavki roba za koje se opredijeli Ministarstvo.

- (3) Javne kuhinje su obavezne da po isteku mjeseca izvještavaju Ministarstvo o utrošku prehrambenih artikala.
- (4) Pored troškova navedenih u stavu (2) ovog člana, iz Budžeta se sufinansiraju/finansiraju i:
- a) troškovi hljeba i mesa za javne kuhinje iz člana 11. ove uredbe koji se uplaćuju direktno isporučiocu odabranom po provedenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora za isporuku hljeba i mesa za potrebe javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo,
 - b) troškovi angažovanog osoblja na pripremi i distribuciju toplog obroka,
 - c) materijalni troškovi vezani za pripremu i distribuciju toplog obroka, održavanje higijene kuhinje i posuda, dezinfekciju, sanitarni pregled i kontrolu hrane, održavanje opreme i inventara javne kuhinje.
- (5) Troškovi iz stava (4) tač. b) i c) ovog člana se planiraju Budžetom za tekuću godinu i doznačavaju u jednakim mjesecnim ratama svakoj humanitarnoj organizaciji pri kojoj funkcioniše javna kuhinja.
- (6) Visina sredstava iz stava (5) ove uredbe se određuje saglasno kriterijima utvrđenim Pravilnikom koji donosi ministrica, uz konsultaciju Koordinacionog tijela.

Član 14.
(Postupak provjere)

- (1) Prvostepeni organ će svake godine po službenoj dužnosti vršiti provjeru rješenja i korisnicima koji i dalje budu ispunjavali uslove po ovoj uredbi neće izdavati nova rješenja, već samo karticu za narednu godinu. Rok za izdavanje kartice je 31.12. tekuće godine.
- (2) Korisnik je obavezan obavijestiti javnu kuhinju ukoliko duže od tri dana neće dolaziti po topli obrok.
- (3) Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana, a duže od tri dana bez opravdanog razloga ne dode po topli obrok, na pismeni prijedlog javne kuhinje Služba donosi rješenje o prestanku prava na topli obrok i poništava karticu.
- (4) Na rješenje iz stava (3) ovog člana u skladu sa članom 10. ove uredbe može se izjaviti žalba.

Član 15.
(Prijava promjene)

- (1) Korisnici su dužni prijaviti svaku nastalu promjenu koja je od uticaja za ostvarivanje ovog prava, prestanak prava ili na smanjenje ovog prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
- (2) Ukoliko Služba utvrdi da nije postupljeno u skladu sa stavom (1) ovog člana, korisnicima prestaje pravo danom donošenja rješenja.

Član 16.
(Pridržavanje Kućnog reda)

- (1) Korisnici su dužni pridržavati se Kućnog reda javne kuhinje koji je izvješten na vidnom mjestu iste.
- (2) Korisnicima koji se ne ponašaju u skladu sa Kućnim redom javne kuhinje, na pismeni prijedlog Javne kuhinje. Služba donosi rješenje o prestanku prava na topli obrok i poništava karticu.
- (3) Na rješenje iz stava (2) ovog člana u skladu sa članom 10. ove uredbe može se izjaviti žalba.

Član 17.
(Nadzor)

Nadzor nad finansijskim poslovanjem javnih kuhinja u dijelu utroška sredstava iz Budžeta za namjene iz člana 13. ove uredbe i nadzor nad provođenjem iste vrši Ministarstvo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, svako iz svoje nadležnosti.

Član 18.
(Provđeni akti)

Provđeni akti iz čl. 3., 9. i 13. ove uredbe donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 19.
(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice upotrijebljene u ovoj uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.

Član 20.
(Prestanak važenja ranijih uredbi)

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14, 14/15 i 51/15).

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-9462-21/17
02. marta 2017. godine

Premijer
Sarajevo

Elmedin Konaković, s. r.

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16) i čl. 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 02.03.2017. godine, donijela je

UREDBU

**O MEDIJATORIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU
SARAJEVO**

Član 1.
(Predmet regulisanja)

Uredbom o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Uredba) regulišu se kriteriji za izbor medijatora državne službe (u daljem tekstu: Medijator), sadržaj poslova i način rada Medijatora, uslove rada, mandat i druga pitanja od značaja za rad Medijatora.

Član 2.
(Kriteriji za izbor Medijatora)

Za Medijatora može biti izabran državni službenik:

- a) koji ima najmanje tri godine radnog staža u organima državne službe odnosno drugim organima i službama na koje se primjenjuje Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: organ državne službe),
- b) koji nije disciplinski kažnjavan i protiv kojeg u vrijeme izbora nije pokrenut disciplinski postupak,
- c) čija je ocjena rada u prethodna dva perioda ocjenjivanja najmanje "uspješan".